

F R E Q U E N C Y   T A B L E S   S E S S I O N   4

B o a r d            1                            top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
150	1	70	0
110	15	54	16
100	4	35	35
50	3	28	42
-50	10	15	55
-100	1	4	66
-140	1	2	68
-150	1	0	70

B o a r d            2                            top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
100	1	70	0
50	4	65	5
-150	5	56	14
-400	26	25	45

B o a r d            3                            top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
200	1	70	0
100	3	66	4
-300	8	55	15
-600	14	33	37
-620	1	18	52
-630	9	8	62

B o a r d            4                            top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
630	7	64	6
620	27	30	40
600	2	1	69

B o a r d            5                            top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
300	1	70	0
100	1	68	2
-170	1	66	4

-200	1	64	6
-420	20	43	27
-450	11	12	58
-460	1	0	70

Board 6 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
300	1	70	0
180	3	66	4
100	1	62	8
-100	4	57	13
-150	1	52	18
-170	2	49	21
-200	3	44	26
-210	1	40	30
-300	6	33	37
-500	2	25	45
-600	1	22	48
-620	1	20	50
-630	2	17	53
-650	1	14	56
-660	2	11	59
-800	5	4	66

Board 7 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
200	1	70	0
100	4	65	5
-100	1	60	10
-140	2	57	13
-170	3	52	18
-200	5	44	26
-300	3	36	34
-500	6	27	43
-620	7	14	56
-800	4	3	67

Board 8 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
500	1	69.9	0.1
420	2	66.8	3.2
300	3	61.5	8.5
200	2	56.2	13.8
170	2	51.9	18.1
150	4	45.6	24.4
140	8	32.9	37.1
100	4	20.2	49.8
-50	6	9.6	60.4
-100	1	2.2	67.8

| -470 | 1 | 0.1 | 69.9 |

```
=====
| Adjusted scores:
|-----
| Pair 25 (EW) : 42 mp (A60%)
| Pair 34 (NS) : 28 mp (A40%)
| Pair 58 (EW) : 28 mp (A40%)
| Pair 67 (NS) : 28 mp (A40%)
|-----
=====
```

B o a r d 9 top=70

```
-----
| NS score | frequency | mp NS | mp EW |
|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 2 | 68.9 | 1.1 |
| 400 | 3 | 63.8 | 6.2 |
| 300 | 2 | 58.7 | 11.3 |
| 200 | 8 | 48.4 | 21.6 |
| 100 | 6 | 34 | 36 |
| -100 | 1 | 26.8 | 43.2 |
| -110 | 1 | 24.7 | 45.3 |
| -130 | 6 | 17.5 | 52.5 |
| -300 | 5 | 6.2 | 63.8 |
| -600 | 1 | 0 | 70 |
|-----|-----|-----|-----|
```

```
=====
| Adjusted scores:
|-----
| Pair 36 (NS) : 42 mp (A60%)
| Pair 60 (EW) : 42 mp (A60%)
|-----
=====
```

B o a r d 10 top=70

```
-----
| NS score | frequency | mp NS | mp EW |
|-----|-----|-----|-----|
| -90 | 18 | 53 | 17 |
| -120 | 14 | 21 | 49 |
| -150 | 1 | 6 | 64 |
| -180 | 3 | 2 | 68 |
|-----|-----|-----|-----|
```

B o a r d 11 top=70

```
-----
| NS score | frequency | mp NS | mp EW |
|-----|-----|-----|-----|
| -180 | 1 | 70 | 0 |
| -400 | 9 | 60 | 10 |
| -430 | 18 | 33 | 37 |
| -460 | 8 | 7 | 63 |
|-----|-----|-----|-----|
```

B o a r d 12 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
870	1	70	0
140	1	67.9	2.1
130	3	63.8	6.2
110	4	56.6	13.4
100	5	47.3	22.7
50	10	31.9	38.1
-100	3	18.5	51.5
-110	6	9.3	60.7
-140	1	2.1	67.9
-470	1	0	70

Adjusted scores:			
Pair	42 (NS)	: 42	mp (A60%)
Pair	54 (EW)	: 42	mp (A60%)

Board 13 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
670	1	70	0
140	2	67	3
110	14	51	19
-100	4	33	37
-130	6	23	47
-150	1	16	54
-200	3	12	58
-300	1	8	62
-600	3	4	66
-630	1	0	70

Board 14 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
140	1	70	0
110	7	62	8
100	2	53	17
50	4	47	23
0	5	38	32
-50	3	30	40
-90	7	20	50
-100	2	11	59
-110	2	7	63
-150	1	4	66
-470	1	2	68
-500	1	0	70

Board 15 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
1100	1	70	0
930	1	68	2
620	4	63	7
200	1	58	12
170	14	43	27
140	1	28	42
100	2	25	45
50	2	21	49
-80	1	18	52
-200	3	14	56
-300	6	5	65

Board 16 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
980	5	66	4
490	4	57	13
480	2	51	19
460	2	47	23
450	5	40	30
-50	15	20	50
-100	2	3	67
-200	1	0	70

Board 17 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
300	1	70	0
150	1	67.9	2.1
120	1	65.9	4.1
110	1	63.8	6.2
100	2	60.7	9.3
50	6	52.5	17.5
-50	7	39.1	30.9
-90	1	30.9	39.1
-100	4	25.7	44.3
-110	7	14.4	55.6
-120	1	6.2	63.8
-300	1	4.1	65.9
-470	2	1.1	68.9

Adjusted scores:			
Pair	38 (EW)	: 58	mp (M 58)
Pair	64 (NS)	: 12	mp (M 12)

Board 18 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
----------	-----------	-------	-------

870	1	70	0
730	1	68	2
300	1	66	4
140	3	62	8
100	1	58	12
50	16	41	29
-100	3	22	48
-110	1	18	52
-120	2	15	55
-150	3	10	60
-200	3	4	66
-500	1	0	70

Board 19 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
460	2	68.9	1.1
430	13	53.5	16.5
420	1	39.1	30.9
400	14	23.7	46.3
180	1	8.3	61.7
170	2	5.2	64.8
150	1	2.1	67.9
130	1	0	70

```
=====
Adjusted scores:
Pair 12 (NS) : 28 mp (A40%)
Pair 21 (EW) : 28 mp (A40%)
=====
```

Board 20 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
-680	15	56	14
-710	18	23	47
-1430	1	4	66
-1460	2	1	69

Board 21 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
100	2	69	1
-200	1	66	4
-420	7	58	12
-450	18	33	37
-480	3	12	58
-500	3	6	64
-590	1	2	68
-690	1	0	70

-----  
B o a r d        2 2                                top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
600	1	70	0
100	3	66	4
-500	1	62	8
-620	2	59	11
-630	1	56	14
-650	9	46	24
-660	7	30	40
-680	1	22	48
-690	3	18	52
-800	3	12	58
-1100	3	6	64
-1440	2	1	69

B o a r d        2 3                                top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
-600	4	67	3
-630	22	41	29
-650	1	18	52
-660	8	9	61
-690	1	0	70

B o a r d        2 4                                top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
530	1	70	0
500	1	68	2
470	1	66	4
100	5	60	10
50	8	47	23
-90	1	38	32
-100	3	34	36
-110	1	30	40
-120	1	28	42
-140	2	25	45
-150	3	20	50
-180	1	16	54
-300	1	14	56
-400	6	7	63
-500	1	0	70

B o a r d        2 5                                top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
----------	-----------	-------	-------

400	1	70	0
200	4	65	5
-100	1	60	10
-300	2	57	13
-600	7	48	22
-620	1	40	30
-650	5	34	36
-680	1	28	42
-750	9	18	52
-850	2	7	63
-1370	1	4	66
-1540	2	1	69

Board 26 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
200	1	70	0
110	2	67	3
100	7	58	12
-90	8	43	27
-100	13	22	48
-110	1	8	62
-180	1	6	64
-200	3	2	68

Board 27 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
1600	1	70	0
800	1	68	2
500	2	65	5
470	1	62	8
300	1	60	10
150	4	55	15
140	1	50	20
120	1	48	22
110	11	36	34
100	3	22	48
-50	8	11	59
-100	1	2	68
-150	1	0	70

Board 28 top=70

NS score	frequency	mp NS	mp EW
1270	1	70	0
990	1	68	2
650	22	45	25
620	1	22	48
300	1	20	50
200	6	13	57
100	1	6	64



	50		2		3		67	
	-130		1		0		70	
-----								